

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
Ministarstvo vanjskih poslova



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**  
Министарство иностраних послова

## **TENDERSKA DOKUMENTACIJA**

**Predmet:** Javna nabavka izbora najpovoljnijeg izvođača radova na instalaciji klimatizacije - grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH – 1 FAZA

**Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabavke

**Broj tenderske dokumentacije:** 09/2-3-16-4-7125/15

**Sarajevo, MART 2015. godine**

Na osnovu člana 53. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH” broj 39/14) i člana 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH” broj 90/14), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 09/2-3-int-291/15 od 13.02. 2015. godine, pripremljena je:

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA**  
**za javnu nabavku izbora najpovoljnijeg izvođača radova na instalaciji**  
**klimatizacije - grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH – 1 FAZA**

**1. OPŠTI PODACI**

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Adresa: Musala br. 2

IDB/JIB: 4200950590002

Telefon: 033 281 100

Faks: 033 227 156

Web adresa: [www.mvp.gov.ba](http://www.mvp.gov.ba)

2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Srđan Vuković

Telefon: 033 281 268

Faks: 033 227 156

e-mail: [srdjan.vukovic@mvp.gov.ba](mailto:srdjan.vukovic@mvp.gov.ba)

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U skladu sa članom 52. Zakona ne postoje privredni subjekti s kojima Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ne smije sklapati ugovore/okvirne sporazume o javnoj nabavci (u svojstvu ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovarača odabranog ponuđača).

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 09/2-3-16-4-7125/15

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): **260.000,00 KM**

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: ugovor o javnoj nabavci usluga putem otvorenog postupka

5.4. Ugovor se zaključuje sa **jednim ponuđačem.**

**2. PODACI O PREDMETU NABAVKE**

1 Opis predmeta nabavke

Predmet nabavke je izvođenje građevinskih radova, instalacija klimatizacije-grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH 1 faza (detaljna specifikacija je navedena u Prilogu III Obrazac za cijenu ponude).

**NAPOMENA: sastavni dio ove tenderske dokumentacije je i CD koji sadrži:**

- Projekat za 1. fazu radova**
- Predmjer za 1. fazu radova**

**Predmetnom dokumentacijom su obuhvaćeni radovi uspostave sistema 1.faze grijanja – hlađenja dijela zgrade MVP – a.**

Radovi će se početi vršiti u roku od najkasnije 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

Oznaka i naziv iz JRJN: 45331000-6 (Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije).

2 Podjela na lotove  
Nije predviđena podjela na lotove

3 Količina predmeta nabavke

Navedeno u predmjeru radova ( Prilog III) ove tenderske dokumentacije.

4 Tehničke specifikacije

Navedeno u predmjeru radova ( Prilog III) ove tenderske dokumentacije.

5.Mjesto izvođenja radova

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala 2, 71000 Sarajevo, u skladu sa uslovima iz tehničke specifikacije i detaljima iz ugovora.

6..Rok izvođenja radova

Rok za izvođenje radova je definisan članom 7. ugovora koji je sastavni dio ove TD.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti. U slučaju da jedna ugovorna strana ne može djelimično ili u potpunosti ispuniti svoje obaveze zbog više sile, dužna je o tome odmah pismeno obavijestiti drugu stranu. Strana koja snosi posljedice više sile, dužna je na zahtjev druge strane dokazati da je nemogućnost ispunjenja

nastupila bez njihove krivice. Ako viša sila traje duže od 30 (trideset) dana, uslijed čega je otežano ili onemogućeno ispunjavanje ugovornih obaveza, svaka ugovorna strana može raskinuti okvirni sporazum.

### 3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

#### 3.1. Uslovi za kvalifikaciju

U skladu sa članom 45. – 50. Zakona ponuđač treba ispunjavati sljedeće uslove:

- a) da nema smetnji za njegovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona;
- b) da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima, prema članu 46. Zakona;
- c) da njegova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora prema članu 48. i 50. Zakona.

3.2. U svrhu dokazivanja lične sposobnosti (član 45. Zakona) ponuđač je dužan dokazati da:

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- c) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

**Ponuđač, u svrhu dokazivanja uvjeta iz tačke 3.2. od a) do d) ove TD, dužan je dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) izjavu iz Aneksa IV ove TD. Izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.**

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji **bude odabran** kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i

- Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. **Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude.** Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, ugovorni organ će odbiti ponudu, ako na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

**3.3** U skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač treba biti registriran u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom nabavke djelatnosti iz koje je predmet ove nabavke. Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz člana 46. Zakona, **dužan je dostaviti:**

- **aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se datum, koji je ugovorni organ, odredio u TD kao rok za dostavljanje ponuda).**

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

3.4 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispunji sljedeće minimalne uslove :

- a) da računi kod poslovnih banaka nisu bili blokirani u zadnjih 6 mjeseci.

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu sljedećih dokumenata:

- a) **Original ili ovjerena kopija izvještaja o računima pravne osobe izdat od strane Centralne banke BiH.**

3.5 U skladu sa čl. 48-51. Zakona, ponuđač treba da ispunjava sljedeće uvjete:

- a) imati najmanje jednog uposlenog inženjera mašinstva sa položenim stručnim ispitom, kao i adekvatan broj osoblja sa stručnim kvalifikacijama koji će učestvovati u realizaciji projekta;
- b) uspješnu realizaciju najmanje 3 (tri) projekta, čiji karakter i kompleksnost su slični onima koji se odnose na predloženi ugovor;
- c) ponuđač je dužan da dostavi spisak opreme koju nudi, sa nazivom proizvođača. Oprema koja se ugrađuje mora imati važeći CERTIFIKAT ISO 9001:2000 i ISO 14000:2004 od proizvođača klimatizacijskog sistema;
- d) ugrađena oprema treba da ima ovlašteni servis

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz čl.48-51. Zakona, **ponuđač je dužan dostaviti sljedeće:**

- a) Izjava ponuđača o kadrovskoj osposobljenosti sa prikazom angažovanih uposlenika po stručnoj spremi i poslovima koje obavljaju i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za najmanje jednog uposlenog mašinskog inženjera (original ili ovjerena kopija).
- b) Potvrda o izvršenim radovima (original ili ovjerena kopija), sa ukupnim vrijednostima, izdata od strane investitora .
- c) Izjava ponuđača koja sadrži spisak cjelokupne opreme koja će biti ugrađena sa nazivom proizvođača, uz napomenu da je ista u skladu sa opisom i tehničkim karakteristikama iz tenderske dokumentacije, te da se neće zahtjevati naknadne promjene. U izjavi posebno naznačiti da sva oprema koja će biti ugrađena posjeduje CERTIFIKAT ISO 9001:2000 i ISO 14000:2004.
- d) Spisak ovlaštenih servisa sa adresama.

3.6 U slučaju da se u ponudi ne dostave gore navedeni dokazi (dokumenti) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uvjeta za kvalifikaciju.

3.7 Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavijesti ugovorni organ o bilo kojoj promjeni u vezi sa ispunjenošću uvjeta iz postupka javne nabavke koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja okvirnog sporazuma, odnosno tokom važenja

okvirnog sporazuma i da je dokumentira na propisani način.

#### **4. PODACI O PONUDI**

##### **4.1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude**

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- a) Obrazac za ponudu – Aneks II;
- b) Obrazac za cijenu ponude – Aneks III;
- c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV;
- d) Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama-Aneks V;
- e) Povjerljive informacije-Aneks VI
- f) Nacrt Ugovora-Aneks VII.
- g) i drugi dokumenti traženi ovom TD

##### **4.2. Način dostavljanja ponuda**

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu na kojoj će čitko napisati:

„ORIGINAL PONUDA“ i jednu kopiju ponude na kojoj će čitko napisati: „KOPIJA PONUDE“. Original i kopija ponude trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH  
MUSALA 2  
71000 SARAJEVO

**“Ponuda za nabavku radova, instalaciju klimatizacije-grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH faza 1: 09/2-3-16-4-7125/15 – ne otvarati do 30.04.2015. godine u 12<sup>15</sup> sati”**

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede slijedeće:  
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí

24g  
G. Sr

naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

#### 4.3. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Alternativne ponude za ovaj predmet nabavke nisu dozvoljene.

#### 4.4. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Obrazac za cijenu ponude, se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

#### 4.5. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama. Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude ( bez PDV-a), ponudeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora ( cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

#### 4.6. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

#### 4.7. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

#### 4.8. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno dio prpratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju ponuđač obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

### 5. OSTALE INFORMACIJE

#### 4.9. Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 90 (devedeset) dana, računajući period od isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

U slučaju da se tražila i garancija za ozbiljnost ponude, ponuđač koji je dao saglasnost za produženje perioda važenja ponude, dužan je obezbjediti i produženje garancije za ozbiljnost ponudu.

#### 5.1. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 4.2. ove tenderske dokumentacije i to:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH  
MUSALA 2  
71000 SARAJEVO

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana **30.04.2015. godine u 12:00 sati.**

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponudaču neotvorene. Ponudači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

## 5.2. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati dana **30.04.2015. godine u 12:15 sati** u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Musala broj 2, 71000 Sarajevo, u velikoj sali, u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresirana lica imaju pravo prisustvovati postupku otvaranju ponuda. Ovlašteni predstavnici ponuđača moraju posjedovati pismeno ovlaštenje iz kojeg se jasno može utvrditi sljedeće: naziv i adresa ponuđača, davalac ovlaštenja, datum davanja ovlaštenja te radnju koju može poduzeti, kao npr. potpisati zapisnik o otvaranju, pravo da prigovara na otvaranje ponuda i sl. Kopija zapisnika o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponuđačima odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.

## 5.3. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, (Aneks VII) u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

## 5.4. Ocjena ponuda

Sve ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i uvjetima iz ove TD će se odbiti. Nakon ocjene ponuda, ugovorni organ će sačiniti zapisnik o ocjeni ponuda.

## 5.5. Zabrana pregovaranja

Sa ponuđačem se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudom. Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da pojasni svoju ponudu, u određenom roku, s tim da ne unosi bilo kakve promjene u ponudu.

## 5.6 Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva, te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude. Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

## 5.7 Ispravke grešaka i propusta

Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti

obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u skladu sa članom 17. Uputstva.

#### 5.8. Garancija za ozbiljnost ponude

Garancija za ozbiljnost ponude, kao i način njenog dostavljanja, se definiše u skladu sa Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke, **dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude** ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je **2.000,00 KM** (slovima: dvijehiljade KM).

#### **NAPOMENA:**

**Prilikom dostavljanja garancije ista se ne smije bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti posebno uložena uz ponudu .**

Ukoliko ugovorni organ nije u tenderskoj dokumentaciji predvidio oblik garancije, ponuđač ima na dispoziciji da sam izabere oblik garancije koji će dostaviti uz ponudu.

Ugovorni organ može zahtjevati produženje garancije za ozbiljnost ponude, te će se u tom slučaju pismeno obratiti ponuđačima za produženje. U slučaju da ponuđači ne dostave pismenu saglasnost za produženje garancije za ozbiljnost ponude, kao i produženu garanciju za ozbiljnost ponude na rok koji je utvrdio ugovorni organ, smatraće se da ponuđač je odustao od postupka javne nabavke.

Ukoliko garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe.

#### 5.9 Zaključivanje ugovora

Ugovor se zaključuje sa jednim ponuđačem .

Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač prihvata prijedlog ugovora i zaključuje ugovor u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini

Ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač:

- a) propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz čl. 45. Zakona, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi ugovorni organ;
- b) propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uvjet za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan pribaviti u skladu s propisima u Bosni i Hercegovini;

10. 8/2

- c) u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora;
- d) propusti potpisati ugovor u roku koji mu je odredio ugovorni organ;
- e) odbije zaključiti ugovor pod uvjetima navedenim u TD i ponudi koju je dostavio.

Ponudač kojem je dodijeljen ugovor nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi TD ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije okvirnog sporazuma.

#### 5.10. Izjava ponuđača da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu Izjavu ponuda će biti odbačena. Obrazac navedene Izjave je dat u Aneksu V ove TD i čini njen sastavni dio.

#### 5.11. Razlozi za odbacivanje ponude

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uvjeta iz čl. 45. do 50. Zakona. U skladu sa članom 52. stav (7) Zakona ponuda ponuđača ili grupe ponuđača koji su direktno ili indirektno učestvovali u pripremi postupka javne nabavke bit će odbačena. Ugovorni organ može pozvati ponuđače da u roku od 3 (tri) dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu s čl. 45. do 50. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, u cilju otklanjanja formalnih nedostataka dokumenata. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko nastupi jedan ili više slučajeva navedenih u članu 68. stav (4) Zakona.

#### 5.12. Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

#### 5.13. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uvjeti i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uvjeta lične sposobnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

- a) potvrdu nadležnog općinskog organa da je registriran i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,
- b) potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- c) potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački 3.4. ove TD.

#### 5.14. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

#### 5.15. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđeno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture za realiziranu narudžbenicu, na žiroračun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.

### 6. DODATNE INFORMACIJE

#### 6.1 Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. Tenderska dokumentacija je besplatna i može se preuzeti na sljedeći način:

- na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta TD, kao i datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena;
- u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 4.2. TD, najkasnije do xx. 1. 2015. godine, uz prethodno dostavljen pismeni zahtjev za preuzimanje TD;
- putem pošte, preporučeno.

#### 6.2. Ispravka i/ili izmjena TD, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev

privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti TD. O svim izmjenama TD dužan je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli TD, na jedan od načina navedenih u tački 6.1. ove TD.

U slučaju da je izmjena TD takve prirode da će priprema ponude zahtijevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 (sedam) dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavijestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli TD na jedan od načina iz tačke 6.1. ove TD, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

### 6.3. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena usluga, od koje zavisi poredenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio usluge u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- c) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu s članom 45. stav (2) Zakona, kao i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu VI ove TD. Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim /tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova po kojem su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

### 6.4. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 4.2. ove TD, i to:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH  
MUSALA 2  
71000 SARAJEVO

“Ponuda za nabavku radova, instalaciju klimatizacije-grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH faza za potrebe Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, broj nabavke: 09/2-3-16-4-7125/15 –IZMJENA/DOPUNA PONUDE - NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede sljedeće:  
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

#### 6.5. Poništenje postupka

U skladu sa članom 69. stav (2) Zakona, ugovorni organ je obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da:

- a) nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku;
- b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
- c) cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

#### 6.6. Rok za dostavu dokaza

Ukoliko podnesena ponuda bude ocijenjena kao prihvatljiva, ugovorni organ će obavijestiti sve ponuđače o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima nabavke, dostavi dokaze o kvalifikovanosti (u originalu ili ovjerenoj kopiji).

Ukoliko izabrani ponuđač u ostavljenom roku ne dostavi na uvid originale ili ovjerene kopije traženih dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. Dokazi o kvalifikovanosti (u originalu ili ovjerenoj kopiji) ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, (pod danom dostavljanja ponude smatra se datum, koji je ugovorni organ, odredio u ovoj TD kao rok za dostavu ponuda).

#### 6.7. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 (deset) dana od dana preuzimanja TD.

PRILOZI:

I Obavještenje o nabavci

14. 8

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

- II Obrazac za ponudu
- III Obrazac za cijenu ponude
- IV Izjave iz člana 45.
- V Obrazac izjave iz člana 52. Zakona
- VI Povjerljive informacije
- VII Nacrt ugovora



Помоћник министра

Selma Uzićanin

## **OBAVJEŠTENJE O NABAVCI**

**Aneks 1**

**253-1-3-10-3-2/15**

### **ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN**

#### **I 1. Podaci o ugovornom organu**

Naziv MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

IDB/JIB 4200950590002

Kontakt osoba Srđan Vuković

Adresa Musala 2

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 281-268

Faks (033) 227-156

Elektronska pošta srdjan.vukovic@mvp.gov.ba

Internet adresa www.mfa.gov.ba

#### **I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju**

Kao pod I 1.

#### **I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće**

Kao pod I 1.

#### **I 4. Adresa za dodatne informacije**

Kao pod I 1.

#### **I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost**

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Adresa: La Benevolencija 8/I

Telefon: (033) 251-591

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 16.3.2015. u 9:28

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

#### **I 6. Zajednička nabavka**

Ne

#### **I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?**

Ne

### **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

#### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

#### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

#### **II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?**

Ne

#### **II 4. Opis**

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

radovi na klimatizaciji-grijanje hlađenje dijela objekta MVP BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izbor najpovoljnijeg izvođača radova na instalaciji klimatizacije-grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH- 1 faza

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod Opis

Glavni predmet 45331000-6 Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije

**II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

**II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

260000,00

**II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

Zgrada Ministarstva vanjskih poslova BiH

**II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

**ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE**

**III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?**

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

**III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?**

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

**III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise**

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

**III 4. Ograničenja za učešće**

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

**III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

**III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost**

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

**III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost**

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

**III 8. Rezervisan ugovor**

Ne

**III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima**

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

**ODJELJAK IV: POSTUPAK**

**IV 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

**IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

**IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju**

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20  
17. 5

20.4.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

**IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?**

Ne

**IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće**

Datum i vrijeme 30.4.2015. 12:00:00

**IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda**

Datum i vrijeme 30.4.2015. 12:15:00

Adresa i mjesto Musala br. 2 71000 Sarajevo, zgrada MVP BiH

**ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

Tenderska dokumentacija je besplatna. Dobavljači koji žele preuzeti tendersku dokumentaciju, obavezni su podnijeti pismeni zahtjev na memorandumu, potpisan i ovjeren, sa naznakom imena lica koje će u njihovo ime istu preuzeti. Sastavni dio tenderske dokumentacije je i CD koji sadrži projekat za 1. fazu radova i predinjer za 1. fazu radova.

**OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE**

Broj nabavke: 09/2-3-16-4-7125/15

Broj obavještenja sa Portala JN 253-1-3-10-3-2/15

**UGOVORNI ORGAN:**  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BIH  
MUSALA 2  
71000 SARAJEVO

**PONUĐAČ\*** \_\_\_\_\_ (Upisuje se naziv ponuđača i ID broj ponuđača)

*Adresa ponuđača* \_\_\_\_\_

\*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

**KONTAKT OSOBA** (za konkretnu ponudu)

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Ime i prezime</b> |  |
| <b>Adresa</b>        |  |
| <b>Telefon</b>       |  |
| <b>Faks</b>          |  |
| <b>E-mail</b>        |  |

### IZJAVA PONUDAČA\*

\*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci 253-1-3-10-3-2/15, dana 16.03.2015, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br.09/2-3-16-4-7125/15, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku usluga, u skladu sa uvjetima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je \_\_\_\_\_ KM  
(slovima: \_\_\_\_\_)  
Popust koji dajemo na cijenu ponude je \_\_\_\_\_ KM  
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je \_\_\_\_\_ KM  
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) \_\_\_\_\_ KM  
Ukupna cijena naše ponude sa PDV-om je \_\_\_\_\_ KM  
(slovima: \_\_\_\_\_)

U prilogu je i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrazac za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Ova ponuda važi [\_\_\_\_\_] (dana/mjeseci) [slovima: \_\_\_\_\_]  
(broj dana ili mjeseci se upisuju i broičano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_] (datum).

5. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:  
a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[\_\_\_\_\_]

Potpis ovlaštene osobe: [\_\_\_\_\_]

Mjesto i datum: [\_\_\_\_\_]

Pečat preduzeća:

2015  
20.03

PREDMJER RADOVA - MAŠINSKE INSTALACIJE 1. FAZA

| poz                           | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         | ukupno (KM) |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-------------|
|                               |  |                   |                          | primarna<br>instit. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat |             |
| <b>A. TOPLOTNA PODSTANICA</b> |  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| 1.                            | Nabavka i montaža rastavljivog pločastog izmjenjivača toplote kao proizvod "Danfoss" ili ekvivalentno tipu XG 20L-1 110 čiji je kapaciteta 400 kW uz slijedeće uslove:             |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| a.                            | Primarna strana:   |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * protok vode 17200 l/h  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * temperatura vode 80/60 °C  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * pad pritiska 3,2 kPa   |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| b.                            | Sekundarna strana:   |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * protok vode 34400 l/h  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * temperatura vode 60/50 °C  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * pad pritiska 16,5 kPa  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | Izmjenjivač je sa izolacijom i postoljem za podnu montažu  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               |  | kompl             |                          | 1                   |           |         |         | 1           |
| 2.                            | Nabavka i montaža kompleta za automatsku regulaciju temperature vode za grijanje u funkciji od vanjske temperature, kao proizvod "Danfoss" ili ekvivalentno slijedećim elementima: |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * trokraka slavina HFE 3 DN 65 sa prirubnicama i spojnim priborom  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * elektromotorni pogon AMB 182,  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * regulator ECL 100/230 V,   |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * uranjajući senzor za tečnost ESMU-100,   |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * senzor za vanjske uticaje ESMT   |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               | * kablovi i utikači  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               |  | kompl             |                          | 1                   |           |         |         | 1           |
| 3.                            | Nabavka i montaža cirkulacionih pumpi, komplet sa prirubnicama i spojnim priborom, kao proizvod "Grundfos" ili ekvivalentne tipu UPS 50-120  |                   |                          |                     |           |         |         |             |
|                               |  | kompl             |                          | 2                   |           |         |         | 2           |

| poz | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | količine           |           |         |         |         |        | ukupno (KM) |  |
|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|--|
|     |   |                   |                          | primarna<br>instal | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | ukupno |             |  |
| 4.  | Nabavka i montaža membranske ekspanzione posude kao proizvod "Zilmet" ili ekvivalentno tipu CAL-PRO 250 (predpritisk 2.5 bar)   | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
| 5.  | Nabavka i montaža sigurnosnog ventila, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod "Ari armaturen" ili ekvivalentno tipu ARI SAFE DN 32/50 (Pot=3.5 bar)                             | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
| 6.  | Nabavka i montaža ventila za mjerenje i regulaciju protoka, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod TA ili ekvivalentno tipu STAF DN 80  | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
|     | STAF DN 65  | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
|     | U cijenu uključiti mjerenje, regulaciju i izradu protokola  |                   |                          |                    |           |         |         |         |        |             |  |
| 7.  | Nabavka i montaža hvatača nečistoće, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod "Ari armaturen" ili ekvivalentno DN 100 NP 16   | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
|     | DN 80 NP 16   | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
| 8.  | Nabavka i montaža ručnih leptirastih ventila za ugradnju između priрубnica NP 16, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod "Ari armaturen" ili ekvivalentno tipu ARI ZIVA-Z i to: |                   |                          |                    |           |         |         |         |        |             |  |
|     | DN 80   | kompl             |                          | 1                  |           |         |         |         |        | 1           |  |
|     | DN 50   | kompl             |                          | 2                  |           |         |         |         |        | 2           |  |
| 9.  | Izrada i montaža razdjelnika/sabirnika od cijevi DN 150 dužine 1100 mm sa priрубničkim priključcima prema šemi i nacrima i to:  |                   |                          |                    |           |         |         |         |        |             |  |
|     | 3 x DN 50 NP 16   |                   |                          |                    |           |         |         |         |        |             |  |
|     | 1x DN 100 NP 16   |                   |                          |                    |           |         |         |         |        |             |  |



| poz. | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         | ukupno (KM) |        |
|------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|      |   |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             | ukupno |
|      | * sekvencer faza  |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|      | * HP i LP indikatori  |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|      | * ventil za pražnjenje kompresora   | kompl             |                          | 2                   |           |         |         |         | 2           |        |
| 2.   | Nabavka i montaža uređaja za upravljanje radom 4 hladnjaka vode - sekvencera, uključujući senzore, kablove i utikače, sve kao proizvod "Climaveneta" ili ekvivalentno   | kompl             |                          | 1                   |           |         |         |         | 1           |        |
| 3.   | Nabavka i montaža zrakom hlađenih kondenzatora kao proizvod "Guentner" ili ekvivalentno tipu GVX 071H.2B/2-LS.E sa karakteristikama:<br>* kapacitet 95 kW pri Tz=35 °<br>* rashladno sredstvo R410a<br>* tiha izvedba<br>* tvornički montiran i ožičen upravljački ormar sa regulacijom broja okretaja elektromotora rezanjem faze<br>Uz kondenzator isporučiti i ugraditi antivibracione podmetače.<br>Kondenzatori se montira na krovu objekta te u cijenu treba uključiti otežane uslove podizanja i montaže | kompl             |                          | 3                   |           |         |         |         | 3           |        |
| 4.   | Nabavka i montaža odmašćenih bakarnih cijevi za rashladni medij prema EN 12735-1 uključujući cijevne lukove i paronepropusnu izolaciju debljine 13 mm   | m                 |                          | 152                 |           |         |         |         | 152         |        |
|      | Φ22x1,0 mm  | m                 |                          | 152                 |           |         |         |         | 152         |        |
|      | Φ28x1,5 mm  | m                 |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
| 5.   | Nabavka materijala i oblaganje izoliranih cijevi na krovu objekta aluminijskim limom debljine 0,6 mm  | m                 |                          | 12                  |           |         |         |         | 12          |        |
| 6.   | Nabavka i montaža nepovratnih mesinganih ventila sa navojnim priključkom za radni pritisak R 3/4"   | kom               |                          | 2                   |           |         |         |         | 2           |        |

SIFRA 18-01713

202  
24

| poz | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine           |           |         |         |         | ukupno (KM) |        |
|-----|--|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|     |  |                   |                          | primarna<br>instal | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             | ukupno |
| 7.  | Nabavka i montaža ventila za mjerenje i regulaciju protoka, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod TA ili ekvivalentno tipu STAF DN 65<br>U cijenu uključiti mjerenje, regulaciju i izradu protokola | kompl             |                          | 2                  |           |         |         |         | 2           |        |
| 8.  | Nabavka i montaža ručnih leptirastih ventila za ugradnju između priрубnica NP 16, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod "Ari armaturen" ili ekvivalentno tipu ARI ZIVA-Z i to:                      |                   |                          |                    |           |         |         |         |             |        |
|     | DN 65  | kompl             |                          | 2                  |           |         |         |         | 2           |        |
| 9.  | Nabavka i montaža nepovratnih klapni, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom, kao proizvod GESTRA ili ekvivalentno tipu RK 44 DN 65  | kompl             |                          |                    |           |         |         |         |             |        |
| 10. | Nabavka i montaža gumenih kompenzatora, komplet sa priрубnicama i spojnim priborom kao proizvod POLIX ili ekvivalentno DN 65 NP 16   | kompl             |                          | 2                  |           |         |         |         | 2           |        |
| 11. | Nabavka i montaža ispusnih slavina sa holenderskim nastavkom R 1/2"  | kom               |                          | 2                  |           |         |         |         | 2           |        |
| 12. | Nabavka i montaža mjernih instrumenata za ugradnju na cijevi termometri sa skalom 0-60 manometar   | kom               |                          |                    |           |         |         |         |             |        |
|     |  | kom               |                          | 4                  |           |         |         |         | 4           |        |
|     |  | kom               |                          | 2                  |           |         |         |         | 2           |        |
| 13. | Izrada i montaža odzračnog lonca zapremine 3 litra komplet sa odzračnom cijevi i ispunom slavinom R 1/2"   | kompl             |                          | 2                  |           |         |         |         | 2           |        |

| poz | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         | ukupno (KM) |        |
|-----|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|     |   |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             | ukupno |
| 14. | Pripremni radovi i puštanje u pogon rashladnog postrojenja, dopunjavanje rashladnog medija, programiranje rada rashladnih agregata i cirkulacionih pumpi, obuka korisnika<br><i>Napomena: Cijevi i izolacija obuhvaćeni u poglavlju "Primarni cijevni razvod"</i> | paušal            |                          | 1                   |           |         |         |         | 1           |        |

UKUPNO B:

C. POSTOLJA KONDENZATORA NA KROVU

|           |   |        |  |     |  |  |  |  |  |     |     |
|-----------|---|--------|--|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 1.        | Snimak postojećeg stanja krovne konstrukcije sa utvrđivanjem stvarnog stanja, kontrolom mjera i usaglašavanjem detalja sa projektantom.   | paušal |  | 1   |  |  |  |  |  | 1   |     |
| 2.        | Prosjeccanje krovnog pokriva od ravnog lima i daščanog opšava za prolaz oslonaca čeličnih ramova. Radovi se izvode pažljivo kako se ne bi oštetili dijelovi pokriva na kojima se ne vrše intervencije. Obračun po komadu izvedenih prodora. Način prosječnja pokriva uskladiti sa detaljem opšava | kom    |  | 28  |  |  |  |  |  | 28  |     |
| 3.        | Izrada opšava prodora na krovnoj konstrukciji od ravnog pocinčanog lima, a prema detalju usaglašenom sa projektantom. Obračun po komadu izvedenog opšava  | kom    |  | 29  |  |  |  |  |  | 29  |     |
| 4.        | Nabavka materijala, doprema izrada i montaža na gradilištu čelične konstrukcije od čelika Č 0361 u zavarenoj izvedbi za nosače kondenzatora. Obračun se izvodi po kg ugrađenog čelika sa potrebnom antikorozivnom zaštitom od dva osnovna i dva dodatna premaza bojom.                            | kg     |  | 440 |  |  |  |  |  | 440 |     |
| UKUPNO C: |   |        |  |     |  |  |  |  |  |     | 440 |

26.  
Jpr  
S

| poz   | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         | ukupno (KM) |
|---|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|
|   |   |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             |
| <b>D. PRIMARNI CIJEVNI RAZVOD ( suteran i</b> |   |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |
| 1.  | Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cijevi<br>prema BAS EN 10255 i BAS EN 10220 dimenzija:  |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |
|   | Φ133,0x4,0  | m                 |                          | 20                  |           |         |         |         | 20          |
|   | Φ114,0x3,6  | m                 |                          | 32                  |           |         |         |         | 32          |
|   | Φ88,9x3,2   | m                 |                          | 40                  |           |         |         |         | 40          |
|   | Φ76,1x2,9   | m                 |                          | 90                  |           |         |         |         | 90          |
|   | Φ60,3x2,9   | m                 |                          |                     |           |         |         |         |             |
|   | Φ48,3x3,25  | m                 |                          |                     |           |         |         |         |             |
| 2.  | Pomoćni materijal za montažu cijevi uključujući<br>cijevne lukove, redukcije, provodnice, nosače,<br>obujmice te potrošni materijal računati 50% od<br>vrijednosti cijevi   | %                 |                          |                     |           |         |         |         |             |
| 3.  | Antikorozivna zaštita cijevi uz prethodno temeljito<br>čišćenja   | m <sup>2</sup>    |                          | 39                  |           |         |         |         | 39          |
| 4.  | Nabavka i montaža profilisane izolacije za cijevi i<br>razdjelnike hladne i tople vode te armaturu na<br>instalaciji hladne vode, uključujući pomoćni<br>materijal za montažu i ljepilo. Izolacija je otporna<br>na vodu i difuziju vodene pare, bez sadržaja<br>azbesta i FCKW, kao tip KAIFLEX EF ili<br>ekvivalent debljine 13, za cijevi dimenzija: |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |
|   | Φ133,0x4,0  | m                 |                          | 20                  |           |         |         |         | 20          |
|   | Φ114,0x3,6  | m                 |                          | 32                  |           |         |         |         | 32          |
|   | Φ88,9x3,2   | m                 |                          | 40                  |           |         |         |         | 40          |
|   | Φ76,1x2,9   | m                 |                          | 90                  |           |         |         |         | 90          |
|   | Φ60,3x2,9   | m                 |                          |                     |           |         |         |         |             |
|   | Φ48,3x3,25  | m                 |                          |                     |           |         |         |         |             |
| 5.  | Nabavka i montaža PVC cijevi za odvod<br>kondenzata od ventilatorskih konvektora sa<br>izolacijom 6 mm, uključujući spojne komade -<br>koljena i T-komadi, dimenzija  |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |

27  
27

| poz | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         | ukupno (KM) |        |
|-----|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|     |  |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             | ukupno |
|     | DN 50  | m                 |                          | 10                  |           |         |         |         | 10          |        |
|     | DN 32  | m                 |                          | 11                  |           |         |         |         | 11          |        |
| 6.  | Nabavka i montaža kuglastih slavina sa<br>prirubnicama i spojnim priborom, NP 16   |                   |                          | 1                   |           |         |         | 1       | 2           |        |
|     | DN 65  | kompl             |                          |                     |           |         | 1       |         | 1           |        |
|     | DN 50  | kompl             |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|     | DN 40  | kompl             |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|     | DN 32  | kompl             |                          |                     | 1         |         |         |         | 1           |        |
| 7.  | Nabavka i montaža ventila za mjerenje i regulaciju<br>protoka, komplet sa priрубnicama/holenderima i<br>spojnim priborom, kao proizvod TA ili ekvivalentno<br>tipu   |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|     | STAF 65  | kompl             |                          | 1                   |           |         |         |         | 1           |        |
|     | STAF 50  | kompl             |                          |                     |           |         | 1       |         | 1           |        |
|     | STAF 40  | kompl             |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|     | STAF 32  | kompl             |                          |                     |           | 1       |         |         | 1           |        |
| 8.  | U cijenu uključiti mjerenje i regulaciju protoka<br>Ispitivanje instalacije na čvrstocu i zaptivenost<br>uključujući rashladno postrojenje i podstanicu.<br>Ispitivanje se vrši hladnom vodom pod pritiskom<br>od 4 bara |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
| 9.  | Probijanje otvora za prolaz cijevi, naknadno<br>zatvaranje, obrada i bojenje   | kompl             |                          | 1                   |           |         |         |         | 1           |        |
|     | UKUPNO D:  | pausaš            |                          | 1                   |           |         |         |         | 1           |        |

E. INSTALACIJA U PRIZEMLJU, 1. 2. I 3. SPRATU

| poz | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine  |         |         |         |        | ukupno (KM) |
|-----|---|-------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|
|     |   |                   |                          | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | ukupno |             |
| 1.  | Nabavka i ugradnja ventilokonvektora u dvocjevnoj izvedbi kao proizvod "Daikin" ili ekvivalentno tipu FWL, komplet sa maskom i ugrađenim elektronskim upravljačem. Uz ventilokonvektore isporučiti i ugraditi priključnu armaturu - kuglasti i regulacioni ventili kao AB-QM, ovisni pribor te priključne PE-RT cijevi dimenzija navedeni uz veličinu ventilokonvektora te savitljivu cijev $\Phi 20 \times 2$ za kondenzat |                   |                          |           |         |         |         |        |             |
|     | FWL- 01; priključak R1/2"- $\Phi 20 \times 2$   | kom               |                          |           |         |         |         |        |             |
|     | FWL- 02; priključak R1/2"- $\Phi 20 \times 2$   | kom               |                          |           |         |         |         |        |             |
|     | FWL- 03; priključak R1/2"- $\Phi 20 \times 2$   | kom               |                          | 2         |         |         |         | 2      |             |
|     | FWL- 04; priključak R1/2"- $\Phi 20 \times 2$   | kom               |                          | 4         | 7       | 3       | 3       | 17     |             |
|     | FWL- 06; priključak R1/2"- $\Phi 20 \times 2$   | kom               |                          | 2         | 5       | 7       | 7       | 14     |             |
|     | FWL- 08 priključak R3/4"- $\Phi 26 \times 3$  | kom               |                          |           | 2       |         | 3       | 5      |             |
|     | FWL- 10 priključak R3/4"- $\Phi 26 \times 3$  | kom               |                          |           |         |         | 2       | 2      |             |
| 2.  | Nabavka i montaža čeličnih tankostjenih pocinčanih cijevi kao proizvod "Viega" ili ekvivalentno tipu "Prestabo" i "Prestabo XL" slijedećih dimenzija:   |                   |                          |           |         |         |         |        |             |
|     | $\Phi 64 \times 2,0$  | m                 |                          |           | 28      |         | 24      | 52     |             |
|     | $\Phi 54 \times 1,5$  | m                 |                          |           | 22      |         | 12      | 34     |             |
|     | $\Phi 42 \times 1,5$  | m                 |                          | 22        | 14      |         | 38      | 74     |             |
|     | $\Phi 35 \times 1,5$  | m                 |                          | 13        | 22      | 30      | 45      | 110    |             |
|     | $\Phi 28 \times 1,5$  | m                 |                          | 8         | 28      | 16      | 28      | 80     |             |
|     | $\Phi 22 \times 1,5$  | m                 |                          | 11        | 14      | 16      | 7       | 48     |             |
|     | $\Phi 18 \times 1,2$  | m                 |                          | 15        |         |         |         | 15     |             |
| 3.  | Za cijevne komade - lukovi, redukcije, spojnice, T-komadi, cijevne obujmice, nosače i dr koji se koriste pri montaži cijevi pod stavkom 4. računati 120% od vrijednosti cijevi  | %                 |                          |           |         |         |         |        |             |

207  
29

| poz | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |          |          |          | ukupno (KM) |        |
|-----|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------|
|     |   |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1. sprat | 2. sprat | 3. sprat |             | ukupno |
| 4.  | Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cijevi prema BAS EN 10255 i BAS EN 10220, komplet sa pomoćnim materijalom za montažu, dimenzija: 60,3x2,9 mm  | m                 |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
|     | 42,4x3,25 mm  | m                 |                          | 20                  |           |          |          |          |             | 20     |
| 5.  | Nabavka i montaža profilisane izolacije za cijevi hladne i tople vode te armaturu na instalaciji hladne vode, uključujući pomoćni materijal za montažu i ljepilo. Izolacija je otporna na vodu i difuziju vodene pare, bez sadržaja azbesta i FCKW, kao tip KAIFLEX EF ili ekvivalent debljine 13. za cijevi dimenzija: |                   |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
|     | Φ64x20  | m                 |                          |                     |           |          |          | 24       |             | 24     |
|     | Φ54x1,5   | m                 |                          |                     |           | 22       |          | 12       |             | 34     |
|     | Φ42x1,5   | m                 |                          |                     | 22        | 14       |          | 38       |             | 74     |
|     | Φ35x1,5   | m                 |                          | 13                  | 22        | 30       |          | 45       |             | 110    |
|     | Φ28x1,5   | m                 |                          | 8                   | 28        | 16       |          | 28       |             | 80     |
|     | Φ22x1,5   | m                 |                          | 11                  | 14        | 16       |          | 7        |             | 48     |
|     | Φ18x1,2   | m                 |                          | 15                  |           |          |          |          |             | 15     |
|     | 60,3x2,9  | m                 |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
|     | 42,4x3,25   | m                 |                          | 20                  |           |          |          |          |             | 20     |
| 6.  | Nabavka i montaža PVC cijevi za odvod kondenzata od ventilatorskih konvektora sa izolacijom 6 mm, uključujući spojne komade - koljena i T-komade, dimenzija:  |                   |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
|     | DN 20   |                   |                          | 19                  | 25        |          |          | 20       |             | 86     |
|     | DN 25   |                   |                          | 16                  | 7         |          |          | 15       |             | 53     |
|     | DN 32   |                   |                          |                     | 10        |          |          | 11       |             | 33     |
|     | DN 50   |                   |                          |                     | 5         |          |          |          |             | 16     |
| 7.  | Probijanje otvora za prolaz cijevi, naknadno zatvaranje, obrada i bojenje   | paušal            |                          | 1                   | 1         | 1        | 1        | 1        | 1           | 4      |
| 8.  | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i zaptivenost hladnom vodom pod pritiskom od 4 bara   | paušal            |                          | 1                   | 1         | 1        | 1        | 1        | 1           | 4      |



| poz       | opis pozicije   | jedinica mjere | jedinična cijena (KM) | primarna instal | količine  |          |          |          | ukupno (KM) |        |
|-----------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------|
|           |   |                |                       |                 | Prizemlje | 1. sprat | 2. sprat | 3. sprat |             | ukupno |
| 4.        | Demontaža postojećih radijatora, uglavnom lijevanoželjeznih prosječne veličine 20-600/160, uključujući demontažu nosača, ventila i priključnih cijevi uključujući blindiranje na mjestu priključka na vertikalu. Radijatore deponovati na mjesto koje odredi investitor | kompl          |                       |                 | 6         | 10       | 11       | 15       | 42          |        |
| 5.        | Pražnjenje instalacije ( ukoliko se rekonstrukcija odvija po fazama), ponovno punjenje i održavanje, ispitivanje na pritisak  | pausal         |                       |                 | 1         | 1        | 1        | 1        | 4           |        |
| 6.        | Nabavka i ugradnja automatskih odzračnih ventila na zavřsecima vertikala koje ostaju u funkciji   | kom            |                       |                 | 1         |          |          |          | 18          |        |
| 7.        | Blindiranje dijelova horizontalne i vertikalne cijevne mreže koja ostaje u funkciji - trajno ili do naredne fazne rekonstrukcije  | pausal         |                       |                 | 1         | 1        | 1        | 1        | 4           |        |
| UKUPNO F: |   |                |                       |                 |           |          |          |          |             |        |

G. OSTALO

|    |   |        |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|----|---|--------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 1. | Prilremni radovi koji obuhvataju upoznavanje sa projektom dokumentacijom, obilazak objekta i upoznavanje sa postojećom instalacijom grijanja, organizacija gradilišta, transport alata i materijala | pausal |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Sitniji građevinski i građevinsko zanatski radovi koji su u funkciji mašinskih instalacija, popravke oštećenja, zatvaranje i obrada otvora, opšivanje izlaza cijevi na krov i sl.                   | pausal |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Evidentiranje eventualnih izmjena u toku izvođenja, izrada projekta izvedenog stanja, izrada šema i upustava za održavanje i korištenje instalacije, predaja korisniku izvođačke dokumentacije      | pausal |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Čišćenje gradilišta od otpadnog materijala  | pausal |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |

| poz | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         | ukupno (KM) |        |
|-----|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|
|     |   |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             | ukupno |
| 5.  | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova, a izvode se po nalogu ili uz saglasnost nadzorne službe, predviđeti iznos od | pašal             |                          |                     |           |         |         |         |             |        |
|     | UKUPNO G:   |                   | 0,50                     |                     |           |         |         |         |             | 1      |

218  
33  
2/3

| poz                                    | opis pozicije | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         | ukupno (KM) |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-------------|
|  |               |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat |             |
| REKAPITULACIJA:                        |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| A. TOPLOTNA PODSTANICA                 |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| B. RASHLADNO POSTROJENJE               |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| C. POSTOLJA KONDENZATORA NA KROVU      |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| D. PRIMARNI CIJEVNI RAZVOD ( suteran i |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| E. INSTALACIJA NA 3 SPRATU             |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| F. DEMONTAŽNI RADOVI                   |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| G. OSTALO                              |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |
| <b>SVE UKUPNO:</b>                     |               |                   |                          |                     |           |         |         |             |

PREDMJER RADOVA - ELEKTROINSTALACIJE 1. FAZA

| poz | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinčna<br>cijena (KM) | primarna<br>instal. | količine  |         |         |         | ukupno (KM) |
|-----|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|
|     |  |                   |                         |                     | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             |
| 1   | Izrada isporuka i montaža razvodne table sa oznakom <b>RT-HV</b> (hladna voda) izrađene u svemu prema priloženoj jednodolnoj šemi i semi djelovanja. Sve komplet sa priključenjem i obilježavanjem vodova ispitano i spremno za rad.<br>PRILOG:<br>Jednodolna šema |                   |                         |                     |           |         |         |         |             |
| 2   | Izrada isporuka i montaža razvodne table sa oznakom <b>RT-TV</b> (topla voda) izrađene u svemu prema priloženoj jednodolnoj šemi i semi djelovanja. Sve komplet sa priključenjem i obilježavanjem vodova ispitano i spremno za rad.<br>PRILOG:<br>Jednodolna šema  | kom               |                         | 1,00                |           |         |         |         | 1,00        |
| 3   | Izrada isporuka i ugradnja kontrolnog panela sa dvije signalne sijalice 220V - crvene  | kom               |                         | 1,00                |           |         |         |         | 1,00        |
| 4   | Isporuka i dogradnja u postojećim razvodnim tablama opreme kako slijedi  | kom               |                         | 1,00                |           |         |         |         | 1,00        |
| 4.1 | Nožasti osigurači sa patronama nazivne struje 200A (dograđuje se u GRT(MVP))   | kom               |                         | 3,00                |           |         |         |         | 3,00        |
| 4.2 | Tropolni automatski osigurač 25A (dograđuje se u RT-G1)  | kom               |                         | 1,00                |           |         |         |         | 1,00        |
| 4.3 | Jednodolna grebenasta sklopka "1,0"-25A (dograđuje se u spratnim razvodnim tablama)  | kom               |                         |                     | 1,00      | 1,00    | 2,00    | 5,00    |             |
| 4.4 | Jednodolni automatski osigurač 25A (dograđuje se u spratnim razvodnim tablama)   | kom               |                         |                     | 1,00      | 1,00    | 2,00    | 5,00    |             |
| 4.5 | Jednodolni automatski osigurač 16A (dograđuje se u spratnim razvodnim tablama)   | kom               |                         |                     | 3,00      | 2,00    | 4,00    | 11,00   |             |
| 5   | Isporuka i postavljanje plastičnih kanalic 25x40mm inst. razvod za vent. konvektore)   | m                 |                         | 50,00               | 30,00     | 22,00   | 50,00   | 174,00  |             |
| 6   | Isporuka i postavljanje plastičnih kanalic 40x60mm (vertikalni razvod do kondenzatora)   | m                 |                         | 25,00               |           |         |         | 25,00   |             |
| 7   | Izrada primarnog el. energizskog razvoda kablovima kako slijedi  |                   |                         |                     |           |         |         |         |             |

202  
2023

| poz | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | količine  |         |         |         |        | ukupno (KM) |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|
|     |  |                   |                          | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | ukupno |             |
| 7,1 | napojni kabl za RB-HV - PP00-Y 4x70+35mm <sup>2</sup> postavljen na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu   | m                 |                          | 60,00     |         |         |         |        | 60,00       |
| 7,2 | napojni kabl za RB-TV - PP00-Y 5x2.5mm <sup>2</sup> postavljen dijelom (20%) na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu, a dijelom u plastične kanalice (80%) iz stavke br.5 ovog predmjera   | m                 |                          | 14,00     |         |         |         |        | 14,00       |
| 7,3 | Priključni kablovi za rashladne agregate RA-1 PP00-4x25+16mm <sup>2</sup> postavljeni na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu  | m                 |                          | 10,00     |         |         |         |        | 10,00       |
| 7,4 | Priključni kablovi za kondenzatore K-1 - 5x4mm <sup>2</sup> postavljeni dijelom (10%) na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu, a dijelom u plastične kanalice (90%) iz stavke br.6 ovog predmjera  | m                 |                          | 30,00     |         |         |         |        | 30,00       |
| 7,5 | Priključni kablovi za cirkulacione pumpe tople vode - PP00 4x2.5mm <sup>2</sup> postavljeni na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu  | m                 |                          | 30,00     |         |         |         |        | 30,00       |
| 7,6 | Signalni kablovi PP00-5x1.5mm <sup>2</sup> postavljeni dijelom (20%) na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu, a dijelom u plastične kanalice (80%) iz stavki br.5 i 6 ovog predmjera   | m                 |                          | 45,00     |         |         |         |        | 45,00       |
| 7,7 | Priključni kabl za motorni pogon ventila - PP00 6x1.5mm <sup>2</sup> postavljen na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu.   | m                 |                          | 10,00     |         |         |         |        | 10,00       |
| 7,8 | Priključni kablovi za temperaturne senzore - PP00 3x1.5mm <sup>2</sup> postavljen dijelom (40%) na odstoјne obujmice koje su uključene u cijenu, a dijelom u plastične kanalice (60%) iz stavke br.5 ovog predmjera  | m                 |                          | 25,00     |         |         |         |        | 25,00       |
| 8   | Izrada el. instalacionog razvoda za priključenje ventilacionih konvektora kablovima postavljenim dijelom (60%) zajedno sa cijevnom mrežom grijanja/hlađenja u instalacionim gibljivim cijevima PCØ23mm koje su uključene u cijenu, a dijelom (60%) u plastične kanalice iz stavke br. 5 ovog predmjera | m                 |                          |           |         |         |         |        |             |
| 8,1 | Izvodi za ventilacione konvektore kabl PP-Y 3x2.5mm <sup>2</sup>   | m                 |                          | 150,00    | 130,00  | 130,00  | 150,00  |        | 560,00      |

27  
26  
25

| poz  | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | količine            |           |          |          |          | ukupno (KM) |        |
|------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------|
|      |  |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1. sprat | 2. sprat | 3. sprat |             | ukupno |
| 9    | Izvršiti premoštenje spojnih mjesta cijevne mreže sistema grijanja/hlađenja. Premoštenje izvesti bakarnom pletenicom ili vodom P/F 16mm <sup>2</sup>   | kom               |                          | 50,00               |           |          |          |          |             | 50,00  |
| 10   | Izvršiti povezivanje kondenzatora na krovu sa hvataljkom gromobranske instalacije. Povezivanje izvršiti trakom Fe/Zn 25x4mm. Dužina trake je 15m. Sve komplet  | paušal            |                          | 1,00                |           |          |          |          |             | 1,00   |
| 11   | Izvršiti priključenje elemenata sistema grijanja/hlađenja na pripremljenu elektro instalaciju. Priključenje izvesti u svemu prema uputstvima i dokumentaciji isporučioća opreme. Na mjestu priključenja na elemente u podstanicama (upravljajući ormari opreme, pumpe, elementi automatske regulaciji sl.) kablove u cijlu mehaničke zaštite uvući u zaštitne čelične plastificirane gijbivje cijevi odgovarajućeg promjera. Te cijevi uključene su u cijenu priključenja. |                   |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
| 11.1 | Rashladni agregat  | kom               |                          | 2,00                |           |          |          |          |             | 2,00   |
| 11.2 | Kondenzatori   | kom               |                          | 2,00                |           |          |          |          |             | 2,00   |
| 11.3 | Cirkulacione pumpe   | kom               |                          | 3,00                |           |          |          |          |             | 3,00   |
| 11.4 | Motorni pogon regulacionog ventila   | kom               |                          | 1,00                |           |          |          |          |             | 1,00   |
| 11.5 | Temperaturni senzori   | kom               |                          | 2,00                |           |          |          |          |             | 2,00   |
| 11.6 | Ventilacioni konvektori - horizontalni uključujući i prostorni termostat   |                   |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
| 11.7 | Ventilacioni konvektori - horizontalni vertikalni  |                   |                          |                     |           |          |          |          |             |        |
| 12   | Isporučka i postavljanje ispred razvodne table RT-HV i RT-TV atestiranog el. izolacionog tepiha  | kom               |                          | 6,00                | 9,00      | 10,00    | 15,00    |          |             | 40,00  |
| 13   | Isporučka i postavljanje uz razvodne baterije RT-HV i RT-TV aparata za gašenje požara CO2-5  | kom               |                          | 2,00                |           |          |          |          |             | 2,00   |
| 14   | Izvršiti ispitivanje instalacija, mjerenje otpora izolacije, petlje kvara i uzemljenja i izdati potrebne ateste i ispitne protokole  | kom               |                          | 2,00                |           |          |          |          |             | 2,00   |
| 15   | Izrada projekta izvedenog stanja. Dokumentaciju nakon završetka radova predati korisniku u 3(tri) istovjetna primjerka + jedna kopija u elektronskom formatu   | paušal            |                          | 0,40                | 0,10      | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10        | 0,80   |
|      |  | paušal            |                          | 0,40                | 0,10      | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10        | 0,80   |

| poz                               | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinična<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         |        | ukupno (KM) |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|
|                                   |  |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat | ukupno |             |
| 16                                | Ostali nepredviđeni rasovi pravdani građevinskom knjigom i odobreni od strane nadzornog organa (c.c.a 5% od ukupne vrijednosti radova) | pausaš            |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
| <b>UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJA</b> |  |                   |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
|                                   |  |                   |                          |                     |           |         |         |         |        |             |

2/2 38

PREDMJER RADOVA - GRAD. ZANATSKI RADOVI 1. FAZA

| poz | opis pozicije   | jedinica mjere | jedinична cijena (KM) | primarna instal. | količine  |          |          |          | ukupno (KM) |
|-----|---|----------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|
|     |   |                |                       |                  | Prizemlje | 1. sprat | 2. sprat | 3. sprat |             |
| I   | <b>PRIPREMNI RADOVI</b>   |                |                       |                  |           |          |          |          |             |
| 1.  | Obijanje maltera na zidovima prostora postanice do zdravog zida. Prosječna debljina maltera cca. 2 cm. U cijenu ulazi potrebna skela za rad, kao i sakupljanje i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> |                       | 66,50            |           |          |          |          | 66,50       |
| 2.  | Obijanje maltera na plafonu prostora postanice do zdravog zida. Visina prostorije cca 260 cm. Prosječna debljina maltera cca. 2 cm. U cijenu ulazi potrebna skela za rad, kao i sakupljanje i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> |                       | 17,00            |           |          |          |          | 17,00       |
| 2.  | Demontaža vrata na prostoru podstanice. Vrata su drvena sa drvenim štokovima. Dimenzije vrata su cca. 100x210 cm. Obračun po komadu.  | kom.           |                       | 1                |           |          |          |          | 1,00        |
| 3.  | Čišćenje poda prostora za podstanicu i prostorije za chillere, radi ugradnje cementnog estriha kao podloge keramičkom podu. U cijenu ulazi i sakupljanje i odvoz šuta na deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup> |                       | 39,00            |           |          |          |          | 39,00       |
| 4.  | Proširenje otvora za vrata na prostoru podstanice. Ruši se dio zida, po cca. 10 cm sa svake strane. Konačni otvor treba biti dovoljno širok za ugradnju vrata čija je svjetla širina 110 cm. Zid je rađen od pune opeke i debljine je cca. 15 cm. skupa sa slojevima maltera. Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> |                       | 0,44             |           |          |          |          | 0,44        |
| 5.  | Demontaža postojećeg spuštenog stropa u prostoriji pisarnice. Spušteni strop je puni sa metalnom podkonstrukcijom. Visina stropa je cca. 15 cm. Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> |                       | 3,00             |           |          |          |          | 3,00        |
| 6.  | Prosjecanje podne ploče u svim slojevima za polaganje kanalizacionih cijevi i ponovno zatvaranje nakon ugradnje i ispitivanja instalacije. U cijenu uračunati i ugradnju hiro izolacije i termike prema postojećim slojevima poda. Širina šlica u podu 40 cm. Obračun po m <sup>1</sup> .                 | m <sup>1</sup> |                       | 25,00            |           |          |          |          | 25,00       |
| II  | <b>ZIDARSKI RADOVI</b>  |                |                       |                  |           |          |          |          |             |

| poz | opis pozicije  | jedinica mjere | jedinична cijena (KM) | primarna instal. | koičine   |         |         |         | ukupno | ukupno (KM) |
|-----|--|----------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|
|     |  |                |                       |                  | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |        |             |
| 1.  | Nabavka materijala i grubo i fino malterisanje unutrašnjih zidova prostora podstanice sa PCM 1:3:9, svim potrebnim predradnjama: špric, gruba i fina malta.U cijenu ulazi sav priručni materijal, vodilice, ugaone lajsne i potrebna skela za rad. Obračun po m <sup>2</sup> omalterisanog zida.   | m <sup>2</sup> |                       | 66,50            |           |         |         |         | 66,50  |             |
| 2.  | Nabavka materijala i grubo i fino malterisanje plafona prostora podstanice sa PCM 1:3:9, svim potrebnim predradnjama: špric, gruba i fina malta.U cijenu ulazi sav priručni materijal, vodilice, ugaone lajsne i potrebna skela za rad. Obračun po m <sup>2</sup> omalterisane površine.   | m <sup>2</sup> |                       | 17,00            |           |         |         |         | 17,00  |             |
| 3.  | Nabavka materijala i ugradnja rabiranog cementnog estriha plivajućeg poda kao podloga keramici. Debljina estriha 4,0-6,0 cm. U cijenu ulazi i Etafoam traka debljine 0,5 cm u visini estiha na mjestima kontakta poda sa zidovima, termoizolacioni sloj Etafoam debljine 1 cm i PE folija. Obračun po m <sup>2</sup> .   | m <sup>2</sup> |                       | 39,00            |           |         |         |         | 39,00  |             |
| III | HIDROIZOLATERSKI RADOVI  |                |                       |                  |           |         |         |         |        |             |
|     | Nabavka materijala i ugradnja dvokomponentne viskoelastične cementno vezane polimercementne vodonepropusne mase HIDROSTOP ELASTIK, koja je vodonepropusna kod pozitivnog i negativnog pritiska vode u vlažne prostorije. Podloga na koju se nanosi HIDROSTOP ELASTIK ili ekvivalent mora biti dovoljno tvrda, na njoj ne smije biti masnoće, nevezanih čestica te vodoodbojnih elemenata, opliatnih ulja, premaza i drugih nanosa koji smanjuju priornijivost. Izolaciju podiči uz zidove 15 cm. Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> |                       | 46,00            |           |         |         |         | 46,00  |             |
| IV  | GIPSARSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI   |                |                       |                  |           |         |         |         |        |             |

2012  
40

| poz                          | opis pozicije  | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | priprema<br>instal. | količine  |          |          |          | ukupno | ukupno (KM) |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-------------|
|                              |  |                   |                          |                     | Prizemlje | 1. sprat | 2. sprat | 3. sprat |        |             |
| 1.                           | Nabavka materijala i izrada obloga horizontalnih instalacionih kanala od gipskartonskih ploča. Osnovna konstrukcija su horizontalni i vertikalni profili 60x30 mm montirani na podnu i zidnu konstrukciju koji su obloženi jednostrukom gipskartonskom pločom od 12.5 mm. U cijenu uračunati bandažiranje i gipsanje spojeva, ugaone profile, kao i gletovanje i brušenje do potrebne ravnine i glatkoće površine. Cijena uključuje sve elemente i spojni materijal, kao i faze montaže, prema tehničkom listu proizvođača. Svjetla dimenzija otvora je 350x250 mm. Obračun po m <sup>1</sup> kanala.  | m <sup>1</sup>    |                          |                     | 35,00     | 60,00    | 60,00    | 80,00    | 235,00 |             |
| 2.                           | Nabavka materijala i izrada samostojećeg zida od gipskartonskih ploča. Osnovna konstrukcija su horizontalni i vertikalni profili širine 75 mm montirani na stropnu i zidnu konstrukciju koji su obostrano obloženi dvostrukom gips pločom od 12.5 mm (2x12,5=25 mm) sa ispunom od tvrdih ploča od mineralne vune d = 50 mm uključujući i obostrani sloj PE folije. U cijenu uračunati bandažiranje i gipsanje spojeva, ugaone profile, završne profile za montažu vrata kao i gletovanje i brušenje do potrebne ravnine i glatkoće površine. Cijena uključuje sve elemente i spojni materijal, kao i faze montaže, prema tehničkom listu proizvođača. Ukupna visina zida h=225 cm, ukupna debljina zida 12,5 cm. Obračun po m <sup>1</sup> . | m <sup>1</sup>    |                          | 6,00                |           |          |          |          | 6,00   |             |
| <b>V KERAMIČARSKI RADOVI</b> |  |                   |                          |                     |           |          |          |          |        |             |
| 1.                           | Nabavka materijala i ugradnja keramičkih podnih pločica u prostoru podstanice i prostoriji za chillere. Pločice se polažu ljepljenjem na sloj hidroizolacije debljine 0,5 cm. Debljina pločice je 1,0 cm. Debljina fuge 0,5 cm. Boja i oblik pločica prema odabiru projektanta. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup>    |                          | 39,00               |           |          |          |          |        | 39,00       |

2022  
5

| poz | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | primarna<br>instal. | količine  |         |         |         | ukupno | ukupno (KM) |
|-----|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|
|     |   |                   |                          |                     | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |        |             |
| 2.  | Nabavka materijala i ugradnja keramičkih zidnih pločica u prostorima wc-a. Pločice se polažu ijepljenjem. Debljina pločice je 1,0 cm. Debljina fuge 0,5 cm Boja i oblik pločica prema odabiru projektanta. U cijenu ulaze i završne rubne i ugaone PVC lajsne. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup>    |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
| VI  | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   |                   |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
| 1.  | Nabavka materijala i bojenje plafona poludisperzivnom i zidova disperzivnom bojom tipa polikolor do potrebnog inteziteta. Boja bijela. U cijenu ulazi sva potrebna zaštita stolarije, podova i sl., kao i potrebna skela za rad. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup>    |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
|     | zidovi  | m <sup>2</sup>    |                          | 43,00               |           |         |         |         | 43,00  |             |
|     | plafon  | m <sup>2</sup>    |                          | 40,00               |           |         |         |         | 40,00  |             |
| 3.  | Nabavka materijala i bojenje vertikalnih i donjih horizontalnih instalacionih kanala disperzivnom bojom tipa polikolor do potrebnog inteziteta. Boja bijela. U cijenu ulazi sva potrebna zaštita stolarije, podova i sl., kao i potrebna skela za rad. Obračun po m <sup>2</sup> .  | m <sup>2</sup>    |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
| VII | BRAVARSKI RADOVI  |                   |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
| 1.  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja punih vrata rađenih od AL samonosivih profila bez prekinutog termičkog mosta po sistemu FEAL, SCHUCO ili slično eloksriranih u tonu po izboru projektanta. Ručke metalne, ispuha u vratima od panela koji je u kombinaciji aluminijskog lima i poliuretana. Brava cilindrična sa tri ključa. U cijenu ulazi i izrada pločice sa nazivom prostorije. Pločica po sistemu švedskog proizvođača "SIGNET - Convexa" ili slično, dim. 200x74 mm, boje natur elox aluminijuma. Tačne mjere uzeti na licu mjesta. Radioničke nacрте usaglasiti sa projektantom. Dimenzije vrata 120x215 cm. Obračun po kom. | kom.              |                          |                     |           |         |         |         |        |             |
|     |   |                   |                          | 28,00               | 16,00     | 16,00   | 35,00   | 20,00   | 115,00 |             |
|     |   |                   |                          |                     |           |         |         |         |        | 2,00        |

202  
of 42

| poz                     | opis pozicije   | jedinica<br>mjere | jedinична<br>cijena (KM) | količine            |           |         |         |         | ukupno (KM) |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|
|                         |   |                   |                          | primarna<br>instal. | Prizemlje | 1.sprat | 2.sprat | 3.sprat |             |
| <b>IX OSTALI RADOVI</b> |   |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |
| 1.                      | Podni slivnici sa protusradnom klapnom i mrežom za prihvatanje hidro izolacije. Podna resetka je poniklovana a odvod od slivnika je DN50 mm. Proizvod HL tip HL510 NPR DN 50 mm   |                   |                          |                     |           |         |         |         |             |
| 2.                      | Plastične kanalizacione cijevi. Spajanje izvršiti sa čeonim varenjem ili elektrodifuznim spojnica i silikonskim ljepljivom prema uputama proizvođača cijevi. Učvršćenje cjevovoda izvesti sa šelnama i obujmicama, a ispod svake šelne postaviti gumeni prsten. Proizvod Geberit ili Wavin AS. Cijevi su predviđene za odvod fekalne kanalizacije do prvog sahta. | kom.              |                          | 2                   |           |         |         | 2.00    |             |
| DN 50 mm                |   | m                 |                          | 25,00               |           |         |         | 25,00   |             |
| <b>UKUPNO:</b>          |   |                   |                          |                     |           |         |         |         | 25,00       |

20-43

**REKAPITULACIJA SVIH RADOVA - 1. FAZA**

---

**MAŠINSKI RADOVI**

---

**ELEKTRO RADOVI**

---

**GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI**

---

**SVE UKUPNO:**


**PDV 17%**

**SVE UKUPNO KM:**





























- Baterija je metalno kućište za montažu na zid  
 stepena zaštite IP-54 sa vratima i tipskim ključem  
 (isti ključ za sve razvodne baterije u objektu)  
 - Sve prekidače i signalne sijalice postaviti na  
 vratima baterije tako da je moguća manipulacija i  
 očitavanje bez njihovog otvaranja  
 - U bateriji ostaviti cca 20% slobodnog prostora  
 za eventualnu naknadnu dogradnju opreme

**PATERS**  
 projektovanje i usluživanje  
 elektroenergetskih postrojenja i instalacija

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

INVESTITOR:  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

OBJEKAT:  
 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
 BOSNE I HERCEGOVINE

PROJEKAT:  
 INSTALACIJA KLIMATIZACIJE -  
 GRJANJE I HLAĐENJE PROSTORA

FAZA PROJEKTA:  
 ELEKTRO

SADRŽAJ LISTA:  
 RT-HV  
 Jednopolna šema

Odgovorni projektant:  
 Džuro Mulaćević, dipl.ing.el.


Tehnička korektura:  
 Senad Hadžibegović, dipl.ing.el.

Datum: REV  
 septembar, 2013/REV1

Šifra projekta: E-03-REV1


Ujedinjenje: List broj:

75



Upravljanje radom pumpi je ručno  
Zbirna greška signalizira se na kontrolnom panelu

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>PATERS</b><br>projeziona i raduz<br>d.o.o. Sarajevo<br>Istarska ulica 11, 71000 Sarajevo |                                   |
| INVESTITOR:   | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA     |
|   | BOSNA I HERCEGOVINA               |
|   | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA     |
| OBJEKAT:  | MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA     |
|   | BOSNE I HERCEGOVINE               |
| PROJEKAT:   | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE -       |
|   | GRIJANJE I HLADENJE PROSTORA      |
| FAZA PROJEKTA:  | ELEKTRO                           |
| SADRZAJ LISTA:  |                                   |
| RT-TV Jednopolna šema i šema djelovanja komandnog kruga                                     |                                   |
| Odgovorni projektant:   | Dino Mulabović, dipl.ing. el.     |
| Tehnička kontrola:  | Senad Hadžibegović, dipl.ing. el. |
| Datum:REV   | Šifra projekta: 111-111111        |
| septembar, 2019/REV1  | E-04-REV1                         |
| Mjesta:   | Leti broj:                        |




- temp. senzor PP00 3x1.5m<sup>2</sup>
- vanjski temp. senzor PP00 3x1.5m<sup>2</sup>
- regulacioni ventil PP00 6x1.5m<sup>2</sup>
- pumpa P3 P3 700W 700W
- pumpa P2 P2 700W 700W
- pumpa P1 P1 700W 700W
- na kontrolni panel PP00 5x1.5m<sup>2</sup>
- signalni vod PP00-Y 4x1.5m<sup>2</sup>
- PP00-Y 5x2.5m<sup>2</sup>

- Baterija je metalno kućište za montažu na zid stepena zaštite IP-54 sa vratima i tipskim ključem (fishi ključ za sve razvodne baterije u objektu)
- Sve prekidače i signalne sijalice postaviti na vratima baterije tako da je moguća manipulacija i očitavanje bez njihovog otvaranja
- U bateriji ostaviti prostor dim 30x30cm c.c.a za ugradnju regulatora i c.c.a 20% slobodnog prostora za eventualnu naknadnu dogradnju opreme

262-85







**PATERS**  
 d.o.o. Bečevac  
 projekovanje i inženjering  
 termoelektričnih postrojenja i instalacija

INVESTITOR:  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

OBJEKAT:  
 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
 BOSNE I HERCEGOVINE

PROJEKAT:  
 INSTALACIJA KLIMATIZACIJE -  
 GRJANJE I HLADENJE PROSTORA

FAZA PROJEKTA:  
 ELEKTRO

SADRŽAJ LISTA:  
 RT-P/1, RT-P/2, RT-P/b.b.  
 Jednopolna šema dograđene opreme

Odgovorni projektant:  
 Dino Mujabedić, dipl.ing.el.


Tehnička kontrola:  
 Senad Hadžifibović, dipl.ing.el.

Datum: januar, 2013

Mjerna: E-11

List broj:

10/10  
 -1/1



**PATERS**  
 d.o.o. Sarajevo  
 projektovanje i izvođenje  
 inženjerskih poslova i usluga

**MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA**

INVESTITOR:  
 BOSNA I HERCEGOVINA  
 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

OBJEKAT:  
 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
 BOSNE I HERCEGOVINE

PROJEKAT:  
 INSTALACIJA KLIMATIZACIJE -  
 GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA

FAZA PROJEKTA:  
 ELEKTRO

SADRŽAJI LISTA:  
 RT-1/1, RT-1/2 I RT-1/3  
 Jednopolna šema dogradene opreme

Odgovorni projektant:  
 Dino Muhić, dipl.ing.el.

Tehnička kontrola:  
 Senad Hadžibegović, dipl.ing.el.

Datum:  
 januar, 2013

Projekat:  
 E-12

Lista broj:  
 1

20-12-13

**PATERS**  
d.o.o. Sarajevo  
Projektno inženjerski biro  
iz oblasti elektroenergetike, elektrotehnike i instalacije

INVESTITOR:  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

OBJEKAT:  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
BOSNE I HERCEGOVINE

PROJEKAT:  
INSTALACIJA KLIMATIZACIJE -  
GRJANJE I HLAĐENJE PROSTORA

FAZA PROJEKTA:  
ELEKTRO

SAOPŠTILISTA:  
RT-II/1, RT-II/2 I RT-II/3  
Jednopolna šema dograđene opreme


Odgovorni projektant:  
Dino Muhibović, dipl. inž. el.

Technička kontrola:  
Semad Hadžibegović, dipl. inž. el.


Datum:  
Januar, 2013

Mjesečno:  
E-13

Ukupno broj:



2013



**PATERS**  
d.o.o. Sarajevo  
podizvojni inženjer  
inženjerski ured za projektiranje i izvođenje

INVESTITOR:  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
BOSNA I HERCEGOVINA  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

OBJEKAT:  
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
BOSNE I HERCEGOVINE

PROJEKAT:  
INSTALACIJA KLIMATIZACIJE -  
GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA

FAZA PROJEKTA:  
ELEKTRO

SADRŽAJ LISTA:  
RT-III/1, RT-III/2, RT-III/3 RT-III/4  
Jednopolna šema degrađene opreme  
Odgovorni projektant:  
Dino Mulaabdić, dipl.ing. el.

Tehnička kontrola:  
Semir Hadžibegović, dipl.ing. el.

Datum:  
januar, 2013

Mjesec:  
E-14

Letboj:  
11-11-111111

64.

Aneks IV

**Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime),  
sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_,  
u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti  
\_\_\_\_\_ (navesti naziv privrednog društva ili obrta  
ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u  
\_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi  
\_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku  
javne nabavke \_\_\_\_\_  
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ  
\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv ugovornog organa),  
za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:  
\_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa  
članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke,  
kojeg predstavljam, nije:

- a) pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran,
- b) pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije,
- c) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran,
- d) propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravnu osobu) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača. Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost

65.  
2022

podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa:

\_\_\_\_\_

M.P.

66.  
28 85

**Aneks V**  
**Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (ime i prezime),  
sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_,  
u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti  
\_\_\_\_\_ (navesti naziv privrednog društva ili obrta  
ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se  
nalazi u \_\_\_\_\_ (grad/općina), na adresi  
\_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku  
javne nabavke \_\_\_\_\_  
(navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ  
\_\_\_\_\_ (navesti tačan naziv ugovornog organa),  
za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj:  
\_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa  
članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednoj osobi uključenoj u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom organu, uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti, on ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenoj ili odgovornoj osobi u ugovornom organu uključujući i stranu službenu osobu ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru službene ovlasti radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima u BiH.

Izjavu dao (ime i prezime): \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa: \_\_\_\_\_ M.P.

**POVJERLJIVE INFORMACIJE**

| <b>Informacija koja je povjerljiva</b> | <b>Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi</b> | <b>Razlozi za povjerljivost tih informacija</b> | <b>Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive</b> |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

**Potpis i pečat dobavljača**

\_\_\_\_\_

## UGOVOR

### **o izvođenju radova na instalaciji klimatizacije dijela objekta MVP BiH – I faza**

Zaključen u Sarajevu, dana \_\_\_\_\_ 2015. godine, između:

- **Bosna i Hercegovina, Ministarstvo vanjskih poslova**, (Musala 2, Sarajevo), zastupanog po ministru vanjskih poslova (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) i

- \_\_\_\_\_ zastupano po (u daljnjem tekstu: izvođač).

(naziv firme)

#### **Obavezno popuniti dole navedeno!**

Registarski broj:

Transakcijski račun kod banke:

Identifikacioni broj:

Identifikacioni broj PDV:

Poreski broj:

#### **Član 1.**

##### **(Predmet ugovora)**

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na instalaciji klimatizacije-grijanje i hlađenje dijela objekta MVP BiH-1 faza, za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH, nakon provedenog otvorenog postupka za dostavljanje ponuda broj: 09/2-3-16-4-7125/15 kao i Odluke ministra broj: \_\_\_\_\_ od 2015.godine, a na preporuku Komisije za javne nabavke Ministarstva vanjskih poslova BiH i ponude dobavljača broj: \_\_\_\_\_ od 2015. godine, koja je ocijenjena na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, te je i sastavni dio ovog ugovora.

#### **Član 2.**

##### **(Obaveze ugovornog organa)**

Pored obaveza koje su predviđene važećim propisima, ovim ugovorom ugovorni organ je obavezan:

1. Uvesti izvođača u posao, što se potvrđuje upisom u građevinski dnevnik i sačinjavanje posebnog Protokola, najkasnije 15 (petnaest) dana od potpisivanja ugovora;

2. Osloboditi prostor na kojem će se izvoditi radovi u maksimalno mogućoj mjeri u dogovoru sa izvođačem;
3. Osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova, donošenjem posebnog rješenja za nadzornog organa (u daljem tekstu: nadzorni organ) koje donosi ugovorni organ;

### Član 3.

#### (Obaveze izvođača)

Pored obaveza koje su predviđene važećim propisima i ovim ugovorom izvođač radova je obavezan:

1. Početi sa izvođenjem radova danom uvođenja u posao, što će biti konstatovano upisom u građevinski dnevnik;
2. Pismeno odrediti odgovornog rukovodioca radova;
3. Izvesti ugovorene radove stručno i kvalitetno prema Ponudi iz člana 1. ugovora, a u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima;
4. Ugraditi kvalitetan materijal i opremu po tehničkom opisu i standardima;
5. Pravovremeno preduzimati sigurnosne mjere sa aspekta protiv požarne zaštite i zaštite na radu;
6. Izvršiti svaki eventualni nalog nadzornog organa u pogledu obustave rada, koji bi mogli ugroziti sigurnost ljudi i objekta;
7. Voditi svu gradilišnu dokumentaciju predviđenu zakonima, tehničkim propisima (građevinski dnevnik, građevinska knjiga i dr.);
8. Obezbjediti ugovornom organu безусловnu garanciju banke za ukupan iznos avansa, kako je to precizirano ovim ugovorom (član 12.);
9. Obezbjediti ugovornom organu безусловnu garanciju banke u visini 20 % ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, kako je to precizirano ovim ugovorom (član 13.);
10. Obezbjediti ugovornom organu безусловnu garanciju banke u visini 10 % ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, kako je to precizirano ovim ugovorom (član 14.);
11. Izvođač ne smije odstupiti od Projekta i ostale dokumentacije, osim u slučajevima ako ugovorni organ i nadzorni organ daju pismenu saglasnost;
12. Izvođač je dužan da u toku radova traži od ugovornog organa-nadzornog organa sva potrebna objašnjenja u pogledu investiciono-tehničke dokumentacije, tehničkih uslova, načina izvršavanja ugovorenog posla i eventualne izmjene u ugradnji ugovorenog materijala;
13. Izvođač je dužan upozoriti ugovornog organa na eventualne greške ili nedostatke u Projektu u pogledu sigurnosti i stabilnosti objekta i to prije ili u toku izvođenja radova;
14. Materijal mora odgovarati zahtjevima iz ponude (po opisima iz tenderske dokumentacije), važećim standardima i normativima, odnosno kvalitetu utvrđenom atestom ili propisima i ne smije biti ispod dozvoljenog kvaliteta. Ako izvođač po sopstvenom nađenju, bez saglasnosti ugovornog organa, ugradi materijal koji je kvalitetno bolji ili više cijene od ugovorene, nema pravo na posebnu naknadu;
15. Izvođač je dužan da čuva objekat i izvedene radove do uredne primopredaje ugovornom organu;
16. Dostaviti svoj detaljan dinamički plan svih aktivnosti u skladu sa specificiranim poslovima (plan rada) do zaključenja ugovora;
17. Pravovremeno preduzimati mjere za sigurnost objekta, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, saobraćaja susjednih objekata i okoline.

**Član 4.**

**(Vrijednost ugovora)**

Cijena za izvršenje radova, iz člana 1. ovog Ugovora na lokaciji ugovornog organa, bez uključenog PDV-a iznosi:

\_\_\_\_\_ KM

Slovima : ( \_\_\_\_\_ / KM)

PDV po stopi od 17 % iznosi:

\_\_\_\_\_ KM

Slovima: ( \_\_\_\_\_ / KM)

Ukupna vrijednost za radove iz člana 1. ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi:

\_\_\_\_\_ KM

Slovima: ( \_\_\_\_\_ / KM)

Ugovorene jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati ni pod kojim uslovima.

**Član 5.**

**(Obračun, plaćanje i način plaćanja avansa)**

Ugovorni organ će izvođaču vršiti plaćanje na sljedeći način:

50 % ugovorene vrijednosti u vidu avansa.

Iznos bez uključenog PDV-a što iznosi:

7A.  
20-10

\_\_\_\_\_KM

Slovima: ( \_\_\_\_\_ i 00/100 KM)

PDV po stopi od 17 % iznosi:

\_\_\_\_\_KM

Slovima: ( \_\_\_\_\_ i 00/100 KM)

Ukupna vrijednost avansa sa uračunatim PDV-om iznosi:

\_\_\_\_\_KM

Slovima: ( \_\_\_\_\_ i 00/100 KM)

Avans će biti plaćen u roku od 15 dana od obostranog potpisa ugovora na osnovu ispostavljenog računa od strane izvođača, odnosno dostave bezuslovne bankovne garancije na gore navedeni iznos i bankovne garancije za dobro izvršenje posla.

Izvođač će pravdati primljeni avans, ispostavljenim i ovjerenim mjesečnim situacijama.

Obračun po ispostavljenoj situaciji izvedenih radova izvršit će se na osnovu ovjerenih količina izvedenih radova u građevinskoj knjizi i ugovorenih jedničnih cijena.

Nadzorni organ ovjerava ispostavljene situacije, odnosno utvrđuje izvršenje radova, uz saglasnost predstavnika ugovornog organa.

Izvođač je dužan, radi plaćanja ovjerenu situaciju/ račun predati/dostaviti na adresu: Ministarstva vanjskih poslova BiH, ulica Musala broj 2, 71000 Sarajevo.

Isplatu ostatka ugovorenih radova, ugovorni organ će plaćati izvođaču na osnovu ispostavljenih i ovjerenih mjesečnih situacija u roku do 15 dana od prijema ispravnog računa.

Ugovorni organ i izvođač će pismeno ovlastiti osobe koje će u njihovo ime potpisivati situacije.

72  
22 8r

Rok plaćanja teče od ispostavljanja ispravnog računa.

Ugovorni organ ne odgovara za kašnjenja u plaćanju računa, ukoliko izvođač, uz račun nije blagovremeno dostavio neophodnu dokumentaciju.

#### Član 6.

##### (Nadzor)

Ugovorni organ ima pravo stručne kontrole- nadzora za vrijeme izvođenja radova u pogledu kvalitete izvršenih radova, ugrađenog materijala, a izvođač je dužan omogućiti mu potrebne informacije.

Nadzor nad izvršenjem radova ispred ugovornog organa će voditi:

---

Ugovorni organ će posebnim aktom imenovati Voditelja ugovora koji će u saradnji sa nadzorom iz ovog člana Ugovora pratiti realizaciju ugovora i obavijestiti ugovornog organa o realizaciji ugovora i tehničkoj kvaliteti izvršenih radova.

#### Član 7.

##### (Rok izvršenja radova)

Izvođač se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvrši stručno i kvalitetno u roku do 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a prema dinamičkom planu izvođenja radova koji je sastavni dio ovog ugovora, obezbjeđujući tehnički kontinuitet izvođenja pojedinih faza radova.

Ugovorne strane će vršiti mjesečnu ocjenu dinamike izvođenja radova.

Radovi će se izvršiti na lokalitetu ugovornog organa.

#### Član 8.

##### (Viškovi, nepredviđeni i naknadni radovi)

Izvođač se obavezuje izvesti viškove radova, kao i nepredviđene radove na objektu iz člana 1. ovog ugovora, koji se pojave u toku građenja, na način predviđen odredbama ovog ugovora.

73.  
8r

Viškovi radova, nepredviđeni, mogu iznositi do 10 % od vrijednosti ovog ugovora, a cijene takvih radova će biti u skladu sa jediničnim cijenama utvrđenim u ugovoru za takve radove ili prosječnim tržišnim cijenama radova (nepredviđeni radovi) za koje u ugovoru nisu utvrđene cijene.

Ugovorne strane će na osnovu ponude izvođača usaglasiti cijene nepredviđenih radova i o tome zaključiti aneks ugovora.

Viškovi radova, nepredviđeni radovi, mogu se izvoditi samo uz odobrenje ugovornog organa i nadzornog organa.

Obaveza je ugovornog organa i izvođača radova da (najkasnije) do konačnog obračuna verificiraju viškove i nepredviđene radove zaključenjem aneksa ugovora na bazi odobrenja za viškovima radova, nepredviđenim radovima.

Viškovi radova, nepredviđeni radovi koji prelaze 10 % ne mogu se izvoditi bez prethodno provedene procedure odobravanja shodno ovom članu i provođenja postupka nabavke predviđenog Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Ukoliko izvođač izvede dodatne-nepredviđene radove bez saglasnosti ugovornog organa, isti terete izvođača.

## Član 9.

### (Ugovorna kazna, naknada štete)

Ukoliko izvođač propusti da izvrši radove u okviru ugovorenog roka iz člana 7. izvođač će platiti ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 1 % ukupne vrijednosti radova za svaku punu sedmicu kašnjenja s tim da ukupan iznos kazne-penala ne može preći 10 % ukupne vrijednosti ugovora iz člana 4. ovog Ugovora.

Ukoliko jedna ugovorna strana neurednim ispunjenjem ugovorene obaveze prouzrokuje štetu drugoj ugovornoj strani, dužna je to štetu nadoknaditi.

Ako šteta koju ugovorni organ pretrpi usljed neurednog ispunjenja ugovorenih obaveza izvođača, prelazi iznos ugovorene kazne, Ugovorni organ može zahtijevati od izvođača nadoknadu punog iznosa štete.

## Član 10.

### (Rizik)

Izvođač je dužan da čuva izvedene radove do uredne predaje objekta ugovornom organu.

Eventualnu štetu koja nastane u tom periodu, a koja nije rezultat više sile, snosi izvođač.

Ukoliko ugovorni organ upotrijebi objekat prije primopredaje i napravi bilo kakvo oštećenje, nema pravo tražiti od izvođača popravku tih radova bez naknade.

## Član 11.

### (Primopredaja i konačan obračun)

Kada svi radovi iz predmetnog ugovora budu izvedeni, izvođač je dužan da pripremi i uveže originale obračunskih dokumenata (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i dr.), prospektni materijal, ateste, zapisnike o izvršenim kontrolama u toku izvođenja i kontrolama kvaliteta materijala, garancijske listove, itd, te o tome pismenim putem obavijestiti ugovornog organa i zatražiti primopredaju objekta i konačni obračun izvedenih radova.

Ugovorni organ i izvođač, uz prisustvo nadzornog organa, dužni su da pristupe internom tehničkom pregledu-prijemu odrađenih radova i konačnom obračunu radova u roku od 15 (petnaest) dana nakon dobijanja obavijesti iz prethodnog stava.

Primopredaju izvedenih radova izvršit će predstavnici ugovornog organa i izvođača, uz prisustvo nadzornog organa, nakon izvršenog internog tehničkog prijema i otklanjanja uočenih-evidentiranih nedostataka koji se pojave po izvještaju internog tehničkog prijema.

Nakon završetka radova izvođač je dužan sa gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad i dr., te očistiti gradilište.

Nakon izvršenog internog tehničkog prijema i primopredaje, ugovorni organ je u obavezi da u roku od 15 dana izvrši isplatu po konačnom obračunu.

## Član 12.

### (Garancija za avans)

Izvođač se obavezuje da će u roku od 15 dana od obostranog potpisa ugovora dostaviti ugovornom organu безусловnu bankovnu garanciju za ukupan iznos avansa, a u skladu sa Članom 5. ovog Ugovora.

Bankovna garancija za avans će biti vraćena izvođaču u roku od 15 (petnaest) dana od izvršenog internog tehničkog prijema i primopredaje, uporedo sa isplatom po konačnom obračunu.

### Član 13.

#### (Garancija za dobro izvršenje posla)

Izvođač se obavezuje da će prije početka izvođenja radova dostaviti ugovornom organu безусловnu bankovnu garanciju u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a za dobro izvršenje posla (garancija za izvođenje u toku radova), sa rokom trajanja 30 dana nakon tehničkog prijema.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju nastanka šteta, kvara ili drugih kršenja ovog ugovora, ugovorni organ pismeno obavijesti izvođača radova i pozove ga da postupi po ugovoru, odnosno otkloni štete u roku koji ne može biti duži od 7 dana, zavisno od slučaja koji se desio.

Ukoliko izvođač ne otkloni štete, odnosno ne postupi po ugovoru shodno obavještenju ugovornog organa, ugovorni organ će podnijeti zahtjev za protest garancije, odnosno безусловnu naplatu.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvođača odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtjevali realizaciju garancije za garantni period, ugovorni organ će izvršiti povrat garancije na pismeni zahtjev izvođača radova u roku od 30 dana, a po isteku garantnog perioda.

### Član 14.

#### (Garantni rok za izvršene radove)

Izvođač daje garanciju na kvalitet za sve izvršene radove u periodu od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora bez PDV-a, a koja počinje teći od primopredaje radova ugovornom organu, odnosno nakon internog tehničkog pregleda-prijema odradenih radova, bez primjedbi.

U toku trajanja garancije za kvalitet izvršenih radova, na pismeni zahtjev ili e-mail ugovornog organa, izvođač će o svom trošku preduzeti mjere za otklanjanje svih nedostataka usljed grešaka u izvođenju.

U slučaju nedostataka u garantnom periodu, izvođač je dužan nakon pismene obavijesti ugovornog organa u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata se odazvati, izvršiti pregled i napraviti zapisnik o nedostacima.

Obaveza izvođača je da odmah otkloni sitni nedostatak, a veći najduže u roku od 7 radnih dana od prijave kvara ugovornog organa.

Izvođač će u gore navedenim rokovima o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji se pokažu u garantnom periodu.

Ukoliko se izvođač ne odazove i ne otkloni nedostatke, ugovorni organ stiče prava безусловne naplate garancije, odnosno ugovorni organ ima pravo da otkloni kvar na račun izvođača aktiviranjem bankovne garancije za garantni period. Ugovorni organ je pri tome dužan postupiti u skladu sa dobrim poslovnim

običajima, odnosno za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu neće utrošiti više sredstava nego što je to objektivno potrebno.

Ugovorni organ će izvršiti povrat garancije na zahtjev izvođača radova u roku od 30 dana od pismenog podnošenja zahtjeva, a po isteku garantnog perioda

### Član 15.

#### (Viša sila)

Viša sila će podrazumijevati bilo kakav događaj izvan razumne kontrole od ugovornog organa ili izvođača kao što može biti slučaj, i koji je neizbježan i uprkos razumne pažnje strana, na koje utiče i koja dovodi do toga da je nemoguće realizirati obaveze iz Ugovora, odnosno koja čini ispunjavanje tih obaveza neizvodljivim.

Viša sila uključuje, bez ograničenja sljedeće:

- a) zemljotres, klizanje zemljišta, požar, poplavu, oluju, atmosferska pražnjenja ili druge vremenske neprilike ili druge prirodne katastrofe;
- b) štrajkove, sabotaze, sprječavanje rada, embargo, uvozne restrikcije, nedostatak uobičajenih sredstava javnog transporta i komunikacija, nedostatak ili restrikcija u električnom napajanju, epidemije, karantini.

Ako je bilo koja strana spriječena, ometena ili je u kašnjenju u izvođenju bilo koje obaveze iz ovog Ugovora, zbog bilo koje više sile, onda će u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu o slučaju takvog događaja i okolnosti u okviru 5 (pet) dana nakon što se događaj desio.

### Član 16.

#### (Obavijesti)

Ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru, sve obavijesti koje će biti date u skladu sa Ugovorom, će biti u pisanoj formi i biće poslane ličnom isporukom ili bilo kojim oblikom brze pošte, faxom ili e-mailom na adresu odgovarajuće strane.

Adresa ugovornog organa za slanje obavijesti je:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Musala br.2 71000 Sarajevo

Adresa izvođača za slanje obavijesti je:

Ulica

Telefon

Fax

Bilo koja zabilješka ili obavijest poslana poštom ili e-mailom mora biti potvrđena u roku 24 (dvadesetčetiri) sata nakon otpreme.

Bilo koja zabilješka ili obavijest isporučena lično ili poštom ili faxom ili e-mailom, smatraće se isporučenom na datum otpreme.

U slučaju promjene poštanske, fax ili e-mail adrese ili adrese prijema takvih obavijesti ili zabilješki, odnosno podataka navedenih u ovom članu Ugovora, ugovorna strana je dužna o tome obavijestiti drugu stranu u roku od 7 (sedam) dana u pisanoj formi.

## Član 17.

### (Završne odredbe)

Ugovorne strane su saglasne da ako postoji bilo kakav spor bilo kakve prirode, koji je nastao između ugovornog organa i izvođača, a u vezi sa ili iz Ugovora, bilo da je nastao u toku izvršenja radova ili nakon završetka ili prije ili nakon prekida Ugovora, odustajanja ili neispunjenja odredbi Ugovora, rješavaju se sporazumno.

**Ukoliko se strane ne mogu složiti oko rješenja nastalog spora, za rješavanje spora nadležan je sud gdje se nekretnina nalazi.**

Ugovorni organ može raskinuti Ugovor jednostrano u sljedećim slučajevima:

- 1) ako izvođač dođe u situaciju da ne može izvršiti svoje obaveze iz Ugovora;
- 2) ako je kašnjenje u izvršenju radova, koji su predmet ovog Ugovora takvo da može dovesti u pitanje njegovo izvršenje;
- 3) ako izvođač izvrši radove suprotno tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi;
- 4) ako ne izvrši primopredaju radova.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naveden razlog zbog kojeg se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskidaju Ugovor, tim sporazumom regulisat će sva pitanja nastala povodom raskida Ugovora.

**Član 18.**

Ovaj Ugovor zaključen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

**ZA UGOVORNI ORGAN**  
**MINISTAR**

\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_

Sarajevo: \_\_\_\_\_

**ZA IZVOĐAČA**

\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_